



Crna Gora
VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

IZVJEŠTAJ

o vođenju pregovora na pripremama za zaključivanje aneksa Sporazuma između
Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na
zajedničkim graničnim prelazima, sa predlozima aneksa Sporazuma

Podgorica, maj 2020. godine

I UVOD

Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. februara 2020. godine, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrdila je Osnove za vođenje pregovora o zaključivanju Aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima (ZGP), prihvatila Nacrt aneksa Sporazuma i odredila članove Delegacije za vođenje pregovora.

Pregovori o zaključivanju aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, održani su u Sarajevu, 11. i 12. marta 2020. godine. Na tom sastanku usaglašena su i parafirana četiri aneksa Sporazuma o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za zajedničke lokacije, na teritoriji Crne Gore (Aneks I i Aneks II) i Bosne i Hercegovine (Aneks III i Aneks IV):

- Aneks I: zajednička lokacija na graničnom prelazu Vračenovići – Deleuša, u Vračenovićima (CG), na putnom pravcu Nikšić – Bileća;
- Aneks II: zajednička lokacija na graničnom prelazu Šćepan Polje – Hum, u Šćepan Polju (CG), na putnom pravcu Plužine - Foča;
- Aneks III: zajednička lokacija na graničnom prelazu Zupci – Sitnica, u Zupcima (BiH), na putnom pravcu Trebinje – Herceg Novi;
- Aneks IV: zajednička lokacija na graničnom prelazu Klobuk – Ilino Brdo, u Klobuku (BiH), na putnom pravcu Trebinje – Nikšić.

Usaglašen je stav pregovaračkih delegacija o potrebi pripreme pojedinačnih aneksa za zajedničke granične prelaze iz razloga specifičnosti lokacija i jednostavnijeg sprovođenja Sporazuma o graničnim provjerama.

Vijeće ministara BiH, na sjednici od 21. 05. 2020. godine, na predlog Ministarstva sigurnosti BiH, utvrdilo je četiri predloga aneksa Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, koji će biti dostavljen Predsjedništvu BiH na dalju proceduru usvajanja.

Zaključivanjem Sporazuma o graničnim prelazima za međunarodni saobraćaj, Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj i izmjenama i dopunama ovog Sporazuma, Sporazuma o sprovođenju graničnih provjera na ZGP i aneksa tog Sporazuma, Crna Gora i Bosna i Hercegovina u potpunosti uređuju međunarodni i pogranični saobraćaj i obezbjeđuju jednostavnije prelaženje zajedničke državne granice.

2. DINAMIKA VOĐENJA PREGOVORA NA PRIPREMAMA ZA ZAKLJUČIVANJE ANEKSA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA

Datum i mjesto održavanja sastanaka	Sastav delegacija		ZAKLJUČCI
	Crna Gora	Bosna i Hercegovina	
11. i 12. 03. 2020. godine, Sarajevo	<p>1. Milan Paunović, MUP, šef Delegacije;</p> <p>2. Stanko Čabarkapa, MUP, član Delegacije;</p> <p>3. Aleksandar Vukčević, MUP, član Delegacije;</p> <p>4. Branislav Karadžić, MVP, član Delegacije;</p> <p>5. Slavko Vojinović, Uprava policije, Sektor granične policije, član Delegacije;</p> <p>6. Radivoje Pejović, Uprava carina, član Delegacije;</p> <p>7. Suncica Boljević, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, članica Delegacije;</p> <p>8. Zorka Prljević, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, članica Delegacije.</p>	<p>1. Ermin Pešto, Ministarstvo sigurnosti, šef Delegacije;</p> <p>2. Robert Perić, Granična policija, zamjenik šefa Delegacije;</p> <p>3. Ankica Tomić, Ministarstvo sigurnosti, članica Delegacije;</p> <p>4. Vladimir Milenković, Ministarstvo sigurnosti, član Delegacije;</p> <p>5. Maja Badžak, Uprava za neizravno oporezivanje, članica Delegacije;</p> <p>6. Ajla Dautbašić, Uprava za zaštitu zdravlja bilja; članica Delegacije;</p> <p>7. Slaviša Kreštalica, Ured za veterinarstvo; član Delegacije.</p>	<p>1. Usaglašena su i parafirana četiri aneksa Sporazuma o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima za sljedeće zajedničke lokacije na teritoriji Crne Gore (Aneks I i Aneks II) i Bosne i Hercegovine (Aneks III i Aneks IV):</p> <p>Aneks I: zajednička lokacija na graničnom prelazu Vraćenovići - Deleuša;</p> <p>Aneks II: zajednička lokacija na graničnom prelazu Šćepan Polje - Hum;</p> <p>Aneks III: zajednička lokacija na graničnom prelazu Zupci - Sitnica;</p> <p>Aneks IV: zajednička lokacija na graničnom prelazu Klobuk - Ilino Brdo.</p>

ANEKS I
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA
NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA
ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU
VRAĆENOVIĆI – DELEUŠA

Član 1.

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strane), u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, potpisanog 06. marta 2009. godine, sporazumno utvrđuju zajedničku lokaciju na graničnom prelazu **Vraćenovići – Deleuša**.

Član 2.

- (1) Zajednička lokacija graničnog prelaza se nalazi na teritoriji Crne Gore, na putnom pravcu Nikšić - Bileća, na kojoj su službena lica Strana ovlašćena da obavljaju zajedničke granične kontrole.
- (2) Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio saobraćajnice na crnogorskoj teritoriji, prostorije, pomoćne objekte kao i druge objekte neophodne za obavljanje zajedničkih graničnih kontrola.
- (3) Tačan položaj i područje zajedničke lokacije graničnog prelaza biće prikazani u projektnoj dokumentaciji koju će ugovorne strane međusobno usaglasiti i razmijeniti.

Član 3.

Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio prilaznog puta od granične linije do mjesta obavljanja zajedničke granične kontrole, natkriveno mjesto za obavljanje zajedničke granične kontrole graničnih službi Strana, kao i:

- jednu ulaznu i jednu izlaznu saobraćajnu traku za robni saobraćaj, sa parkingom za teretna motorna vozila i terminal,
- dvije ulazne i dvije izlazne saobraćajne trake za putnički saobraćaj.

Član 4.

Crnogorska strana će za potrebe graničnih službi Bosne i Hercegovine na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza obezbijediti:

- objekte za rad graničnih službi adekvatne površine,
- zajednički prostor,
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog robnog saobraćaja;
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog putničkog saobraćaja,
- kolske vage koje će se zajedno koristiti,

- prostor za inspeksijski nadzor (veterinarski i fitosanitarni) ako se za tim ukaže potreba i
- drugi odgovarajući prostor neophodan za obavljanje zajedničke granične kontrole.

Član 5.

Nadležni organi Crne Gore, obezbijediće priključak električne energije i vode do objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, kao i priključke za druge komunalne usluge neophodne za rad na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza.

Strane će priključke za informatičko - telekomunikacione sisteme obezbijediti svaka za sebe.

Član 6.

Crnogorska strana će snositi troškove izgradnje zajedničkog graničnog prelaza, odnosno infrastrukture i objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole.

Član 7.

Troškove potrošnje električne energije, alternativnog napajanja električnom energijom-agregata, vode, održavanje objekata i drugih komunalnih usluga snosi crnogorska strana.

Član 8.

Objekti i drugi sadržaji iz čl. 3. i 4. ovog Aneksa daju se na korištenje graničnim službama Bosne i Hercegovine bez plaćanja naknade za korištenje, za vrijeme važenja Sporazuma i ovog Aneksa.

Održavanje objekata, opreme i infrastrukture, osim telekomunikacija snosiće Crna Gora.

Član 9.

Ovaj Aneks je sastavni dio Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

Član 10.

Ovaj Aneks stupa na snagu trideset dana od prijema posljednjeg pisanog obavještenja, diplomatskim putem, kojim se Strane međusobno obavještavaju o ispunjavanju uslova predviđenih njihovim unutrašnjim zakonodavstvom.

Primjena ovog Aneksa će započeti nakon što crnogorska strana stvori uslove za sprovođenje graničnih provjera na zajedničkom graničnom prelazu **Vračnovići – Deleuša**, a što će se realizovati najkasnije do kraja 2020. godine.

Ovaj Aneks se zaključuje na neodređeno vrijeme, a Strane ga mogu otkazati, diplomatskim putem, najmanje šest mjeseci unaprijed.

Potpisano u _____dana _____u dva originalna primjerka, na crnogorskom jeziku i službenim jezicima (bosanskom, hrvatskom i srpskom) u Bosni i Hercegovini, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Vladu Crne Gore

Za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

ANEKS II
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA
NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA
ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU
ŠĆEPAN POLJE – HUM

Član 1.

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strane), u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, potpisanog 06. marta 2009. godine, sporazumno utvrđuju zajedničku lokaciju na graničnom prelazu **Šćepan Polje – Hum**.

Član 2.

- (4) Zajednička lokacija graničnog prelaza se nalazi na teritoriji Crne Gore, na putnom pravcu Plužine - Foča, na lokaciji postojećeg graničnog prelaza Šćepan Polje – Hum, na kojoj su službena lica Strana ovlašćena da obavljaju zajedničke granične kontrole. Do uspostavljanja zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Paklice (Crna Gora), postojeći granični prelaz se koristi kao privremena zajednička lokacija.
- (5) Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio saobraćajnice na crnogorskoj teritoriji, prostorije, pomoćne objekte kao i druge objekte neophodne za obavljanje zajedničkih graničnih kontrola.
- (6) Tačan položaj i područje zajedničke lokacije graničnog prelaza biće prikazani u projektnoj dokumentaciji koju će Strane međusobno usaglasiti i razmijeniti.

Član 3.

Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio prilaznog puta od granične linije do mjesta obavljanja zajedničke granične kontrole, natkriveno mjesto za obavljanje zajedničke granične kontrole graničnih službi Strana, kao i:

- ulazne i izlazne saobraćajne trake za robni saobraćaj, sa parkingom za teretna motorna vozila i
- ulazne i izlazne saobraćajne trake za putnički saobraćaj.

Član 4.

Crnogorska strana će za potrebe graničnih službi Bosne i Hercegovine na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza obezbijediti:

- objekte za rad graničnih službi adekvatne površine,
- zajednički prostor,
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog robnog saobraćaja;
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog putničkog saobraćaja,

- prostor za inspekcijski nadzor (veterinarski i fitosanitarni) i
- drugi odgovarajući prostor neophodan za vršenje zajedničke granične kontrole.

Član 5.

Nadležni organi Crne Gore, obezbijediće priključak električne energije i vode do objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, kao i priključke za druge komunalne usluge neophodne za rad na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza.

Strane će priključke za informatičko - telekomunikacione sisteme obezbijediti svaka za sebe.

Član 6.

Crnogorska strana će snositi troškove izgradnje zajedničkog graničnog prelaza, odnosno infrastrukture i objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole.

Član 7.

Troškove potrošnje električne energije, alternativnog napajanja električnom energijom-agregata, vode, održavanje objekata i drugih komunalnih usluga snosi crnogorska strana.

Član 8.

Objekti i drugi sadržaji iz čl. 3. i 4. ovog Aneksa daju se na korištenje graničnim službama Bosne i Hercegovine bez plaćanja naknade za korištenje, za vrijeme važenja Sporazuma i ovog Aneksa.

Održavanje objekata, opreme i infrastrukture, osim telekomunikacija snosiće Crna Gora.

Član 9.

Ovaj Aneks je sastavni dio Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

Član 10.

Ovaj Aneks stupa na snagu trideset dana od prijema posljednjeg pisanog obavještenja, diplomatskim putem, kojim se Strane međusobno obavještavaju o ispunjavanju uslova predviđenih njihovim unutrašnjim zakonodavstvom.

Primjena ovog Aneksa će započeti nakon što crnogorska strana stvori uslove za sprovođenje graničnih provjera na zajedničkom graničnom prelazu Šćepan Polje – Hum, a što će se realizovati najkasnije do kraja 2021. godine.

Ovaj Aneks se zaključuje na neodređeno vrijeme, a Strane ga mogu otkazati, diplomatskim putem, najmanje šest mjeseci unaprijed.

Potpisano u _____dana _____u dva originalna primjerka, na crnogorskom jeziku i službenim jezicima (bosanskom, hrvatskom i srpskom) u Bosni i Hercegovini, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Vladu Crne Gore

Za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

ANEKS III
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA
NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA
ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU
ZUPCI – SITNICA

Član 1.

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strane), u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, potpisanog 06. marta 2009. godine, sporazumno utvrđuju zajedničku lokaciju na graničnom prelazu **Zupci – Sitnica**.

Član 2.

- (7) Zajednička lokacija graničnog prelaza se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, na putnom pravcu Trebinje – Herceg Novi, na lokaciji postojećeg graničnog prelaza Zupci - Sitnica, na kojoj su službena lica Strana ovlašćena da obavljaju zajedničke granične kontrole.
- (8) Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio saobraćajnice na bosanskohercegovačkoj teritoriji, prostorije, pomoćne objekte kao i druge objekte neophodne za obavljanje zajedničkih graničnih kontrola.
- (9) Tačan položaj i područje zajedničke lokacije graničnog prelaza biće prikazani u projektnoj dokumentaciji koju će Strane međusobno usaglasiti i razmijeniti.

Član 3.

Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata područje definisano izgrađenim graničnim prelazom Zupci – Sitnica, u skladu sa projektnom dokumentacijom, natkriveno mjesto za obavljanje zajedničke granične kontrole graničnih službi Strana, kao i ulazne i izlazne saobraćajne trake za robni i putnički saobraćaj.

Član 4.

Bosanskohercegovačka strana će za potrebe graničnih službi Crne Gore na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza obezbijediti:

- objekte za rad graničnih službi adekvatne površine,
- zajednički prostor,
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog robnog i putničkog saobraćaja;
- kolske vage, koje će se zajedno koristiti i
- drugi odgovarajući prostor neophodan za obavljanje zajedničke granične kontrole.

Član 5.

Nadležni organi Bosne i Hercegovine, obezbijediće priključak električne energije i vode do objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, kao i priključke za druge komunalne usluge neophodne za rad na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza.

Strane će priključke za informatičko - telekomunikacione sisteme obezbijediti svaka za sebe.

Član 6.

Bosanskohercegovačka strana će snositi troškove izgradnje zajedničkog graničnog prelaza, odnosno infrastrukture i objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, na svojoj teritoriji.

Član 7.

Troškove potrošnje električne energije, alternativnog napajanja električnom energijom-agregata, vode, održavanje objekata i drugih komunalnih usluga snosi bosanskohercegovačka strana.

Član 8.

Objekti i drugi sadržaji iz čl. 3. i 4. ovog Aneksa daju se na korištenje graničnim službama Crne Gore bez plaćanja naknade za korištenje, za vrijeme važenja Sporazuma i ovog Aneksa.

Održavanje objekata, opreme i infrastrukture, osim telekomunikacija snosiće Bosna i Hercegovina.

Član 9.

Ovaj Aneks je sastavni dio Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

Član 10.

Ovaj Aneks stupa na snagu trideset dana od prijema posljednjeg pisanog obavještenja, diplomatskim putem, kojim se Strane međusobno obavještavaju o ispunjavanju uslova predviđenih njihovim unutrašnjim zakonodavstvom.

Primjena ovog Aneksa će započeti nakon što bosanskohercegovačka strana stvori uslove za sprovođenje graničnih provjera na zajedničkom graničnom prelazu Zupci – Sitnica, a što će se realizovati najkasnije do kraja 2021. godine.

Ovaj Aneks se zaključuje na neodređeno vrijeme, a Strane ga mogu otkazati, diplomatskim putem, najmanje šest mjeseci unaprijed.

Potpisano u _____dana _____u dva originalna primjerka, na crnogorskom jeziku i službenim jezicima (bosanskom, hrvatskom i srpskom) u Bosni i Hercegovini, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Vladu Crne Gore

Za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

ANEKS IV
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA
NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA
ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU
KLOBUK – ILINO BRDO

Član 1.

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strane), u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, potpisanog 6. marta 2009. godine, sporazumno utvrđuju zajedničku lokaciju na graničnom prelazu **Klobuk – Ilino Brdo**.

Član 2.

(10) Zajednička lokacija graničnog prelaza se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, na putnom pravcu Trebinje – Nikšić, na lokaciji postojećeg graničnog prelaza Klobuk – Ilino Brdo, na kojoj su službena lica Strana ovlašćena da obavljaju zajedničke granične kontrole.

(11) Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio saobraćajnice na bosanskohercegovačkoj teritoriji, prostorije, pomoćne objekte kao i druge objekte neophodne za obavljanje zajedničkih graničnih kontrola.

(12) Tačan položaj i područje zajedničke lokacije graničnog prelaza biće prikazani u projektnoj dokumentaciji koju će Strane međusobno usaglasiti i razmijeniti.

Član 3.

Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata područje definisano izgrađenim graničnim prelazom Klobuk – Ilino Brdo, u skladu sa projektnom dokumentacijom, te natkriveno mjesto za obavljanje zajedničke granične kontrole graničnih službi Strana, kao i ulazne i izlazne saobraćajne trake za robni i putnički saobraćaj.

Član 4.

Bosanskohercegovačka strana će za potrebe graničnih službi Crne Gore na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza obezbijediti:

- objekte za rad graničnih službi adekvatne površine,
- zajednički prostor,
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog robnog i putničkog saobraćaja;
- kolske vage, koje će se zajedno koristiti,
- prostor za inspeksijski nadzor (veterinarski i fitosanitarni) i
- drugi odgovarajući prostor neophodan za obavljanje zajedničke granične kontrole.

Član 5.

Nadležni organi Bosne i Hercegovine, obezbijediće priključak električne energije i vode do objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, kao i priključke za druge komunalne usluge neophodne za rad na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza.

Strane će priključke za informatičko - telekomunikacione sisteme obezbijediti svaka za sebe.

Član 6.

Bosanskohercegovačka strana će snositi troškove izgradnje zajedničkog graničnog prelaza, odnosno infrastrukture i objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, na svojoj teritoriji.

Član 7.

Troškove potrošnje električne energije, alternativnog napajanja električnom energijom-agregata, vode, održavanje objekata i drugih komunalnih usluga snosi bosanskohercegovačka strana.

Član 8.

Objekti i drugi sadržaji iz čl. 3. i 4. ovog Aneksa daju se na korištenje graničnim službama Crne Gore bez plaćanja naknade za korištenje, za vrijeme važenja Sporazuma i ovog Aneksa.

Održavanje objekata, opreme i infrastrukture, osim telekomunikacija snosiće Bosna i Hercegovina.

Član 9.

Ovaj Aneks je sastavni dio Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

Član 10.

Ovaj Aneks stupa na snagu trideset dana od prijema posljednjeg pisanog obavještenja, diplomatskim putem, kojim se Strane međusobno obavještavaju o ispunjavanju uslova predviđenih njihovim unutrašnjim zakonodavstvom.

Primjena ovog Aneksa će započeti nakon što bosanskohercegovačka strana stvori uslove za sprovođenje graničnih provjera na zajedničkom graničnom prelazu Klobuk – Ilino Brdo, a što će se realizovati najkasnije do kraja 2020. godine.

Ovaj Aneks se zaključuje na neodređeno vrijeme, a Strane ga mogu otkazati, diplomatskim putem, najmanje šest mjeseci unaprijed.

Potpisano u _____dana _____u dva originalna primjerka, na crnogorskom jeziku i službenim jezicima (bosanskom, hrvatskom i srpskom) u Bosni i Hercegovini, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Vladu Crne Gore

Za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

ANEKS I
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA
NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA
ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU
VRAĆENOVIĆI – DELEUŠA

Član 1.

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strane), u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, potpisanog 06. marta 2009. godine, sporazumno utvrđuju zajedničku lokaciju na graničnom prelazu **Vraćenovići – Deleuša**.

Član 2.

- (1) Zajednička lokacija graničnog prelaza se nalazi na teritoriji Crne Gore, na putnom pravcu Nikšić - Bileća, na kojoj su službena lica Strana ovlašćena da obavljaju zajedničke granične kontrole.
- (2) Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio saobraćajnice na crnogorskoj teritoriji, prostorije, pomoćne objekte kao i druge objekte neophodne za obavljanje zajedničkih graničnih kontrola.
- (3) Tačan položaj i područje zajedničke lokacije graničnog prelaza biće prikazani u projektnoj dokumentaciji koju će ugovorne strane međusobno usaglasiti i razmijeniti.

Član 3.

Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio prilaznog puta od granične linije do mjesta obavljanja zajedničke granične kontrole, natkriveno mjesto za obavljanje zajedničke granične kontrole graničnih službi Strana, kao i:

- jednu ulaznu i jednu izlaznu saobraćajnu traku za robni saobraćaj, sa parkingom za teretna motorna vozila i terminal,
- dvije ulazne i dvije izlazne saobraćajne trake za putnički saobraćaj.

Član 4.

Crnogorska strana će za potrebe graničnih službi Bosne i Hercegovine na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza obezbijediti:

- objekte za rad graničnih službi adekvatne površine,
- zajednički prostor,
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog robnog saobraćaja;
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog putničkog saobraćaja,
- kolske vage koje će se zajedno koristiti,



- prostor za inspeksijski nadzor (veterinarski i fitosanitarni) ako se za tim ukaže potreba i
- drugi odgovarajući prostor neophodan za obavljanje zajedničke granične kontrole.

Član 5.

Nadležni organi Crne Gore, obezbijediće priključak električne energije i vode do objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, kao i priključke za druge komunalne usluge neophodne za rad na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza.

Strane će priključke za informatičko - telekomunikacione sisteme obezbijediti svaka za sebe.

Član 6.

Crnogorska strana će snositi troškove izgradnje zajedničkog graničnog prelaza, odnosno infrastrukture i objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole.

Član 7.

Troškove potrošnje električne energije, alternativnog napajanja električnom energijom-agregata, vode, održavanje objekata i drugih komunalnih usluga snosi crnogorska strana.

Član 8.

Objekti i drugi sadržaji iz čl. 3. i 4. ovog Aneksa daju se na korištenje graničnim službama Bosne i Hercegovine bez plaćanja naknade za korištenje, za vrijeme važenja Sporazuma i ovog Aneksa.

Održavanje objekata, opreme i infrastrukture, osim telekomunikacija snosiće Crna Gora.

Član 9.

Ovaj Aneks je sastavni dio Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

Član 10.

Ovaj Aneks stupa na snagu trideset dana od prijema posljednjeg pisanog obavještenja, diplomatskim putem, kojim se Strane međusobno obavještavaju o ispunjavanju uslova predviđenih njihovim unutrašnjim zakonodavstvom.

Primjena ovog Aneksa će započeti nakon što crnogorska strana stvori uslove za sprovođenje graničnih provjera na zajedničkom graničnom prelazu **Vračnovići – Deleuša**, a što će se realizovati najkasnije do kraja 2020. godine.

Ovaj Aneks se zaključuje na neodređeno vrijeme, a Strane ga mogu otkazati, diplomatskim putem, najmanje šest mjeseci unaprijed.

Potpisano u _____ dana _____ u dva originalna primjerka, na crnogorskom jeziku i službenim jezicima (bosanskom, hrvatskom i srpskom) u Bosni i Hercegovini, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Vladu Crne Gore

Za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine



ANEKS II
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA
NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA
ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU
ŠĆEPAN POLJE – HUM

Član 1.

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strane), u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, potpisanog 06. marta 2009. godine, sporazumno utvrđuju zajedničku lokaciju na graničnom prelazu **Šćepan Polje – Hum**.

Član 2.

- (1) Zajednička lokacija graničnog prelaza se nalazi na teritoriji Crne Gore, na putnom pravcu Plužine - Foča, na lokaciji postojećeg graničnog prelaza Šćepan Polje – Hum, na kojoj su službena lica Strana ovlašćena da obavljaju zajedničke granične kontrole. Do uspostavljanja zajedničkog graničnog prelaza na lokaciji Paklice (Crna Gora), postojeći granični prelaz se koristi kao privremena zajednička lokacija.
- (2) Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio saobraćajnice na crnogorskoj teritoriji, prostorije, pomoćne objekte kao i druge objekte neophodne za obavljanje zajedničkih graničnih kontrola.
- (3) Tačan položaj i područje zajedničke lokacije graničnog prelaza biće prikazani u projektnoj dokumentaciji koju će Strane međusobno usaglasiti i razmijeniti.

Član 3.

Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio prilaznog puta od granične linije do mjesta obavljanja zajedničke granične kontrole, natkriveno mjesto za obavljanje zajedničke granične kontrole graničnih službi Strana, kao i:

- ulazne i izlazne saobraćajne trake za robni saobraćaj, sa parkingom za teretna motorna vozila i
- ulazne i izlazne saobraćajne trake za putnički saobraćaj.

Član 4.

Crnogorska strana će za potrebe graničnih službi Bosne i Hercegovine na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza obezbijediti:

- objekte za rad graničnih službi adekvatne površine,
- zajednički prostor,
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog robnog saobraćaja;
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog putničkog saobraćaja,



- prostor za inspekcijski nadzor (veterinarski i fitosanitarni) i
- drugi odgovarajući prostor neophodan za vršenje zajedničke granične kontrole.

Član 5.

Nadležni organi Crne Gore, obezbijediće priključak električne energije i vode do objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, kao i priključke za druge komunalne usluge neophodne za rad na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza.

Strane će priključke za informatičko - telekomunikacione sisteme obezbijediti svaka za sebe.

Član 6.

Crnogorska strana će snositi troškove izgradnje zajedničkog graničnog prelaza, odnosno infrastrukture i objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole.

Član 7.

Troškove potrošnje električne energije, alternativnog napajanja električnom energijom-agregata, vode, održavanje objekata i drugih komunalnih usluga snosi crnogorska strana.

Član 8.

Objekti i drugi sadržaji iz čl. 3. i 4. ovog Aneksa daju se na korištenje graničnim službama Bosne i Hercegovine bez plaćanja naknade za korištenje, za vrijeme važenja Sporazuma i ovog Aneksa.

Održavanje objekata, opreme i infrastrukture, osim telekomunikacija snosiće Crna Gora.

Član 9.

Ovaj Aneks je sastavni dio Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

Član 10.

Ovaj Aneks stupa na snagu trideset dana od prijema posljednjeg pisanog obavještenja, diplomatskim putem, kojim se Strane međusobno obavještavaju o ispunjavanju uslova predviđenih njihovim unutrašnjim zakonodavstvom.

Primjena ovog Aneksa će započeti nakon što crnogorska strana stvori uslove za sprovođenje graničnih provjera na zajedničkom graničnom prelazu Šćepan Polje – Hum, a što će se realizovati najkasnije do kraja 2021. godine.

Ovaj Aneks se zaključuje na neodređeno vrijeme, a Strane ga mogu otkazati, diplomatskim putem, najmanje šest mjeseci unaprijed.

Potpisano u _____ dana _____ u dva originalna primjerka, na crnogorskom jeziku i službenim jezicima (bosanskom, hrvatskom i srpskom) u Bosni i Hercegovini, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Vladu Crne Gore

Za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine



ANEKS III
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA
NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA
ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU
ZUPCI – SITNICA

Član 1.

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strane), u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, potpisanog 06. marta 2009. godine, sporazumno utvrđuju zajedničku lokaciju na graničnom prelazu **Zupci – Sitnica**.

Član 2.

- (1) Zajednička lokacija graničnog prelaza se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, na putnom pravcu Trebinje – Herceg Novi, na lokaciji postojećeg graničnog prelaza Zupci - Sitnica, na kojoj su službena lica Strana ovlašćena da obavljaju zajedničke granične kontrole.
- (2) Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio saobraćajnice na bosanskohercegovačkoj teritoriji, prostorije, pomoćne objekte kao i druge objekte neophodne za obavljanje zajedničkih graničnih kontrola.
- (3) Tačan položaj i područje zajedničke lokacije graničnog prelaza biće prikazani u projektnoj dokumentaciji koju će Strane međusobno usaglasiti i razmijeniti.

Član 3.

Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata područje definisano izgrađenim graničnim prelazom Zupci – Sitnica, u skladu sa projektnom dokumentacijom, natkriveno mjesto za obavljanje zajedničke granične kontrole graničnih službi Strana, kao i ulazne i izlazne saobraćajne trake za robni i putnički saobraćaj.

Član 4.

Bosanskohercegovačka strana će za potrebe graničnih službi Crne Gore na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza obezbijediti:

- objekte za rad graničnih službi adekvatne površine,
- zajednički prostor,
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog robnog i putničkog saobraćaja;
- kolske vage, koje će se zajedno koristiti i
- drugi odgovarajući prostor neophodan za obavljanje zajedničke granične kontrole.



Član 5.

Nadležni organi Bosne i Hercegovine, obezbijediće priključak električne energije i vode do objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, kao i priključke za druge komunalne usluge neophodne za rad na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza.

Strane će priključke za informatičko - telekomunikacione sisteme obezbijediti svaka za sebe.

Član 6.

Bosanskohercegovačka strana će snositi troškove izgradnje zajedničkog graničnog prelaza, odnosno infrastrukture i objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, na svojoj teritoriji.

Član 7.

Troškove potrošnje električne energije, alternativnog napajanja električnom energijom-agregata, vode, održavanje objekata i drugih komunalnih usluga snosi bosanskohercegovačka strana.

Član 8.

Objekti i drugi sadržaji iz čl. 3. i 4. ovog Aneksa daju se na korištenje graničnim službama Crne Gore bez plaćanja naknade za korištenje, za vrijeme važenja Sporazuma i ovog Aneksa.

Održavanje objekata, opreme i infrastrukture, osim telekomunikacija snosiće Bosna i Hercegovina.

Član 9.

Ovaj Aneks je sastavni dio Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

Član 10.

Ovaj Aneks stupa na snagu trideset dana od prijema posljednjeg pisanog obavještenja, diplomatskim putem, kojim se Strane međusobno obavještavaju o ispunjavanju uslova predviđenih njihovim unutrašnjim zakonodavstvom.

Primjena ovog Aneksa će započeti nakon što bosanskohercegovačka strana stvori uslove za sprovođenje graničnih provjera na zajedničkom graničnom prelazu Zupci – Sitnica, a što će se realizovati najkasnije do kraja 2021. godine.

Ovaj Aneks se zaključuje na neodređeno vrijeme, a Strane ga mogu otkazati, diplomatskim putem, najmanje šest mjeseci unaprijed.

Potpisano u _____ dana _____ u dva originalna primjerka, na crnogorskom jeziku i službenim jezicima (bosanskom, hrvatskom i srpskom) u Bosni i Hercegovini, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Vladu Crne Gore

Za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine



ANEKS IV
SPORAZUMA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE O SPROVOĐENJU GRANIČNIH PROVJERA
NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRELAZIMA
ZA ZAJEDNIČKU LOKACIJU NA GRANIČNOM PRELAZU
KLOBUK – ILINO BRDO

Član 1.

Vlada Crne Gore i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strane), u skladu sa Sporazumom između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima, potpisanog 6. marta 2009. godine, sporazumno utvrđuju zajedničku lokaciju na graničnom prelazu **Klobuk – Ilino Brdo**.

Član 2.

- (1) Zajednička lokacija graničnog prelaza se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, na putnom pravcu Trebinje – Nikšić, na lokaciji postojećeg graničnog prelaza Klobuk – Ilino Brdo, na kojoj su službena lica Strana ovlašćena da obavljaju zajedničke granične kontrole.
- (2) Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata dio saobraćajnice na bosanskohercegovačkoj teritoriji, prostorije, pomoćne objekte kao i druge objekte neophodne za obavljanje zajedničkih graničnih kontrola.
- (3) Tačan položaj i područje zajedničke lokacije graničnog prelaza biće prikazani u projektnoj dokumentaciji koju će Strane međusobno usaglasiti i razmijeniti.

Član 3.

Zajednička lokacija graničnog prelaza obuhvata područje definisano izgrađenim graničnim prelazom Klobuk – Ilino Brdo, u skladu sa projektnom dokumentacijom, te natkriveno mjesto za obavljanje zajedničke granične kontrole graničnih službi Strana, kao i ulazne i izlazne saobraćajne trake za robni i putnički saobraćaj.

Član 4.

Bosanskohercegovačka strana će za potrebe graničnih službi Crne Gore na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza obezbijediti:

- objekte za rad graničnih službi adekvatne površine,
- zajednički prostor,
- kontrolne kabine za obavljanje zajedničke granične kontrole ulaznog i izlaznog robnog i putničkog saobraćaja;
- kolske vage, koje će se zajedno koristiti,
- prostor za inspeksijski nadzor (veterinarski i fitosanitarni) i
- drugi odgovarajući prostor neophodan za obavljanje zajedničke granične kontrole.

M. Stanić

[Signature]

Član 5.

Nadležni organi Bosne i Hercegovine, obezbijediće priključak električne energije i vode do objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, kao i priključke za druge komunalne usluge neophodne za rad na zajedničkoj lokaciji graničnog prelaza.

Strane će priključke za informatičko - telekomunikacione sisteme obezbijediti svaka za sebe.

Član 6.

Bosanskohercegovačka strana će snositi troškove izgradnje zajedničkog graničnog prelaza, odnosno infrastrukture i objekata potrebnih za obavljanje zajedničke granične kontrole, na svojoj teritoriji.

Član 7.

Troškove potrošnje električne energije, alternativnog napajanja električnom energijom-agregata, vode, održavanje objekata i drugih komunalnih usluga snosi bosanskohercegovačka strana.

Član 8.

Objekti i drugi sadržaji iz čl. 3. i 4. ovog Aneksa daju se na korištenje graničnim službama Crne Gore bez plaćanja naknade za korištenje, za vrijeme važenja Sporazuma i ovog Aneksa.

Održavanje objekata, opreme i infrastrukture, osim telekomunikacija snosiće Bosna i Hercegovina.

Član 9.

Ovaj Aneks je sastavni dio Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima.

Član 10.

Ovaj Aneks stupa na snagu trideset dana od prijema posljednjeg pisanog obavještenja, diplomatskim putem, kojim se Strane međusobno obavještavaju o ispunjavanju uslova predviđenih njihovim unutrašnjim zakonodavstvom.

Primjena ovog Aneksa će započeti nakon što bosanskohercegovačka strana stvori uslove za sprovođenje graničnih provjera na zajedničkom graničnom prelazu Klobuk – Ilino Brdo, a što će se realizovati najkasnije do kraja 2020. godine.

Ovaj Aneks se zaključuje na neodređeno vrijeme, a Strane ga mogu otkazati, diplomatskim putem, najmanje šest mjeseci unaprijed.

Potpisano u _____ dana _____ u dva originalna primjerka, na crnogorskom jeziku i službenim jezicima (bosanskom, hrvatskom i srpskom) u Bosni i Hercegovini, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Za Vladu Crne Gore

Za Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

